



UGOVOR ZA NABAVKU USLUGA SNABDIJEVANJA AVIOKARTAMA U AVIO SAOBRAĆAJU

Zaključen u Podgorici, dana 30.10.2017.godine, između:

1. **Ministarstva održivog razvoja i turizma**, IV Proleterske brigade br.19, Podgorica, PIB: 02760517, koga zastupa Pavle Radulović, ministar,(u daljem tekstu: NARUČILAC)
- i
2. **"TRAVELUXE" doo**, Bulevar revolucije br.10 ,Podgorica, PIB:02814021, koga zastupa izvršni direktor Nevena Pejović (dalje u tekstu: IZVRŠILAC)

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga snabdijevanja avio kartama u avio saobraćaju, prema Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga broj 12-639/6 od 28.04.2015. godine i Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj 114-2124/4 od 18.10.2017.godine i prema ponudi Izvršioca sa opisom usluga koje čine Prilog 1 ovog ugovora i njegov su sastavni dio.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi br. 114-2124/3 od 16.10.2017.god koja čini sastavni dio Ugovora, na način što će se pridržavati cijena datih u ponudi.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi **50.000,00 €**. U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 90 dana od dana prijema fakture ispostavljene po izvršenju usluge sa analitikom na žiro račun 530-21338-19 kod NLB Montenegro banke.

III ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period od 12 mjeseci od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana njegovog potpisivanja.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da pruži navedene usluge u skladu sa tenderskom dokumentacijom i ponudom što podrazumijeva da visina cijene traženih avio karata ne smiju prelaziti iznos cijene avio karata datih u ponudi;

- da snosi troškove razlike cijene koja nastaje ako cijena aviokarte prevazilazi iznos cijena aviokarata datih u ponudi,
- da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjeđenje.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca,

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca da otkolni uočene nedostatke. Ukoliko Izvršilac ne otkolni uočene nedostatke, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor.

VI OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 8

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lica sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom vaznosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 4 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprječava bilo kakva koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor ce se smatrati ništavim.

VII OSTALE ODREDBE

Član 10

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 1 godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 11

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 12

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su dva (2) primjerka za Izvršioca posla, a ostala četiri (4) za potrebe Naručioca.

ZA IZVRŠIOCA

"TRAVELUXE" DOO

IZVRŠNI DIREKTOR

Nevena Pejović



ZA NARUČIOCA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG

RAZVOJA I TURIZMA

MINISTAR

Paule Radulović





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Broj: 114-2124/5
Podgorica, 30.10.2017.godine

IZJAVA

Ministarstvo održivog razvoja i turizma neopozivo preuzima obavezu da će, shodno Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu-8 broj: 114-55/47 od 26.09.2017.godine, odluci o pokretanju postupka javne nabavke, pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga- snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju, rješenju o izboru najpovoljnije ponude, shodno Ugovoru o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ova Izjava ne proizvodi pravno dejstvo u slučaju da naručilac donese odluku o obustavljanju postupka javne nabavke, po njenoj konačnosti.



MINISTAR
to
Pavle Radulović
ke o